

## 0. SCIAMACHY Daily Report for Level 0 products

### [0.1 General Info](#)

### [0.2 Product Quality Indicators](#)

### [0.3 State monitoring](#)

### [0.4 ADF monitoring](#)

## 0.1 General Info

This report contains a daily analysis on parameters extracted from SCIAMACHY Level 0 data (the SCI\_NL\_\_0P product).

### 0.1.1 Report summary

The table below shows general characteristics of the data that are included into this report.

Item	Value
Report version	v1.4 20100407
Time of report generation	21MAY2010 09:06:45
Data source version	<Any version>
Processing scope for products	07MAR2010 00:00:00 to 08MAR2010 00:00:00
Start time of first product within scope	07MAR2010 01:11:38
Stop time of last product within scope	08MAR2010 00:41:24
Total number of Level 0 products	14
Number of Level 0 products with errors	0


### 0.1.2 Summary per product

The following table shows a summary for each product used in this report.


#	Product name	Start time	Stop time	Prod err	ISP err sign	ISP miss sign	ISP disc sign	rs sign
0	SCI_NL__OPNPDE20100307_011138_000096072087_00274_41911_1027.N1	07MAR2010 01:11:38	07MAR2010 03:51:45	0	0	0	0	0
1	SCI_NL__OPNPDE20100307_035036_000069752087_00276_41913_1028.N1	07MAR2010 03:50:36	07MAR2010 05:46:51	0	0	0	0	0
2	SCI_NL__OPNPDE20100307_054651_000060912087_00277_41914_1029.N1	07MAR2010 05:46:51	07MAR2010 07:28:23	0	0	0	0	0
3	SCI_NL__OPNPDK20100307_072823_000039332087_00278_41915_4273.N1	07MAR2010 07:28:23	07MAR2010 08:33:56	0	0	0	0	0
4	SCI_NL__OPNPDK20100307_083247_000061602087_00279_41916_4274.N1	07MAR2010 08:32:47	07MAR2010 10:15:27	0	0	0	0	0
5	SCI_NL__OPNPDK20100307_101418_000060482087_00280_41917_4275.N1	07MAR2010 10:14:18	07MAR2010 11:55:06	0	0	0	0	0
6	SCI_NL__OPNPDK20100307_115358_000059672087_00281_41918_4276.N1	07MAR2010 11:53:58	07MAR2010 13:33:25	0	0	0	0	0
7	SCI_NL__OPNPDK20100307_133229_000059112087_00282_41919_4277.N1	07MAR2010 13:32:29	07MAR2010 15:11:00	0	0	0	0	0
8	SCI_NL__OPNPDK20100307_150855_000060912087_00283_41920_4278.N1	07MAR2010 15:08:55	07MAR2010 16:50:27	0	0	0	0	0
9	SCI_NL__OPNPDK20100307_164835_000059502087_00284_41921_4279.N1	07MAR2010 16:48:35	07MAR2010 18:27:45	0	0	0	0	0
10	SCI_NL__OPNPDK20100307_182705_000059122087_00285_41922_4280.N1	07MAR2010 18:27:05	07MAR2010 20:05:36	0	0	0	0	0
11	SCI_NL__OPNPDE20100307_200440_000044432087_00286_41923_1030.N1	07MAR2010 20:04:40	07MAR2010 21:18:42	0	0	0	0	0
12	SCI_NL__OPNPDE20100307_211759_000061672087_00286_41923_1031.N1	07MAR2010 21:17:59	07MAR2010 23:00:46	0	0	0	0	0
13	SCI_NL__OPNPDE20100307_225918_000061262087_00287_41924_1032.N1	07MAR2010 22:59:18	08MAR2010 00:41:24	0	0	0	0	0

## 0.2 Product Quality Indicators


This section shows information about product quality, currently temperatures.




sciamachy\_daily\_report\_level0\_Any\_version\_20100307\_0.PNG



sciamachy\_daily\_report\_level0\_Any\_version\_20100307\_1.PNG











sciamachy\_daily\_report\_level0\_Any\_version\_20100307\_2.PNG



sciamachy\_daily\_report\_level0\_Any\_version\_20100307\_3.PNG







### 0.3 State monitoring

The following section shows a comparison of modelled instrument state (as calculated by the DMOP planning files and using CTI tables to derive state) and the measured state variables from the L0 product (the SCINL0P\_SCISOUPAC\_state\_id variable).

Total number of faults: **76053**

#	Actual time	Actual value	Planned time	Planned value
0	07MAR2010 00:00:49.270593	29	07MAR2010 00:00:49.270593	49
1	07MAR2010 00:00:49.895593	29	07MAR2010 00:00:49.895593	49
2	07MAR2010 00:00:50.270593	29	07MAR2010 00:00:50.270593	49
3	07MAR2010 00:00:50.645593	29	07MAR2010 00:00:50.645593	49
4	07MAR2010 00:00:51.208093	29	07MAR2010 00:00:51.208093	0
5	07MAR2010 00:00:51.583093	29	07MAR2010 00:00:51.583093	0
6	07MAR2010 00:00:51.958093	29	07MAR2010 00:00:51.958093	0
7	07MAR2010 00:00:52.333093	29	07MAR2010 00:00:52.333093	0
8	07MAR2010 00:00:52.895593	29	07MAR2010 00:00:52.895593	0
9	07MAR2010 00:00:53.270593	29	07MAR2010 00:00:53.270593	0
10	07MAR2010 00:00:53.645593	29	07MAR2010 00:00:53.645593	0
11	07MAR2010 00:00:54.020593	29	07MAR2010 00:00:54.020593	0
12	07MAR2010 00:00:54.270593	29	07MAR2010 00:00:54.270593	0
13	07MAR2010 00:00:54.583093	29	07MAR2010 00:00:54.583093	0
14	07MAR2010 00:00:54.958093	29	07MAR2010 00:00:54.958093	0
15	07MAR2010 00:00:55.333093	29	07MAR2010 00:00:55.333093	0
16	07MAR2010 00:00:55.708093	29	07MAR2010 00:00:55.708093	0
17	07MAR2010 00:00:56.270593	29	07MAR2010 00:00:56.270593	0
18	07MAR2010 00:00:56.645593	29	07MAR2010 00:00:56.645593	0
19	07MAR2010 00:00:57.020593	29	07MAR2010 00:00:57.020593	0
	...	...	...	...




sciamachy\_daily\_report\_level0\_Any\_version\_20100307\_5.PNG

This section gives an analysis of the DMOP execution. The execution is monitored by assigning various activities to timeline sequences found in the DMOP file, and by checking where "NEW" datasets are available in SCI\_NL\_\_1P products.

The following plot gives an overview of planned activities and actual state IDs in the Level 0 products. The planning is taken from the DMOP files, and interpreted using information from OSDF files.



Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.  
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 07MAR2010.  
 A medium gray color indicates the time span of available SCI\_NL\_1P products for this day.  
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.  
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.



sciamachy\_daily\_report\_level0\_Any\_version\_20100307\_6.PNG


## 0.4 ADF monitoring

This section shows the (variation in) ADFs used for each of the products. It consists of:


- A table showing which ADFs were used for processing (red values indicate that multiple ADFs of the same type were used)
- Various time line plots, one for each ADF, showing when and which ADF was used.

If multiple ADFs of a single type were used, these are marked **red** in the table.


Number	ADF
	<b>CN0 (LEVEL_0_CONFIGURATION_FILE)</b>
0	AUX_CN0_AXVPDS20020123_121901_20020101_000000_20200101_000000
	<b>FPO (ORBIT_STATE_VECTOR_FILE)</b>
1	<b>AUX_FPO_AXVPDS20100306_224806_20100305_191239_20100315_203853</b>
2	<b>AUX_FPO_AXVPDS20100307_223450_20100305_191239_20100315_203853</b>




sciamachy\_daily\_report\_level0\_Any\_version\_20100307\_7.PNG





sciamachy\_daily\_report\_level0\_Any\_version\_20100307\_8.PNG































Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.  
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 07MAR2010.  
 A medium gray color indicates the time span of available SCI\_NL\_1P products for this day.  
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.  
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.




































Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.  
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 07MAR2010.  
 A medium gray color indicates the time span of available SCI\_NL\_1P products for this day.  
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.  
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.

